NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA
GEMEENTE PORT ELIZABETH
WYK JEFFREYSBAAI

PROGRAM BY INGEBRUIKNEMING VAN FASE 1 VAN DIE KERKGEBOU TE DR AD KEETWEG 23, WAVECREST, JEFFREYSBAAI

OP

4 OKTOBER 1992

MET

HISTORIESE OORSIG

Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
University of Pretoria, Library Services

https://archive.org/details/nederduitschherv00stra

PROGRAM
BY
INGEBRUIKNEMING VAN FASE 1 VAN DIE KERKGEBOU OP JEFFREYSBAAI

* * * * *

11h00 Onthulling van hoeksteen

1. Gebed: Dr JP Naudé
2. Verwelkoming: Seremoniemeester ds S Hoffman
3. Voorgeskiedenis: Dr JP Naudé en ds S Hoffman
4. Befondsing en bouprojek: Ds LJ Strauss en oudl JD de B Joubert
5. Onthulling: Br C Wissekerke
6. Oopsluit van voordeur: Voors. Boukommissie br CH Joubert en br AC Willemse

12h00 Erediens

Prediker: Ds LJ Strauss
Voorleser: Oudl JD de B Joubert

12h45 Groeteboodskappe

1. Seremoniemeester
2. Burgemeester: Raadsheer B Keet
3. Kommissie van die Algemene Kerkvergadering: Oudl AS Koorts
4. Kommissie van die Ringsvergadering: Oudl DF de Vries
5. Groeteboodskappe en telegramme vanuit die Kerk
6. Nederduits Gereformeerde Kerk: Ds Kobus Claassen
7. Gereformeerde Kerk: Ds LH Stavast
8. Dankbetuiging teenoor Gereformeerde Kerk: Oudl L Stemmet
9. Bedankings en tafelgebed: Ds FB Sneygans

13h30 Vingerete

18h00 Aanderediens

Prediker: Ds S Hoffman
Voorleser: Oudl L Stemmet

VOORWOORD

Wat 'n heugelike dag! Die ingebruikneming van die kerkgebou op Jeffreysbaai!

Persoonlik wys dit vir ons op die Here se genade. Graag wil ek by hierdie voorwoord melding maak van die beweegredes vir ons betrokkenheid by die bouprojek. Ek het begin met 'n besigheid in Jeffreysbaai waar 'n mens jou maar van tyd tot tyd vasgeloop het in finansiële krisisse en gewonder het of jy die regte ding doen.

Ek het toe van my aandele aan ander persone aangebied en terselfdertyd 'n gelofte aan my Heer gedoen dat indien ek dit sou verkoop ek aan Hom die helfte van die opbrengs sou gee en dit sou laat gebruik vir 'n kerkgebou in Jeffreysbaai.

Hier was verskeie persone van die Kerkkantoor by my in Rustenburg wat aanbevelings gedoen het dat dit nie 'n proposisie in Jeffreysbaai sou wees nie - dit moes liewers in 'n trust belê word om die fondse te gebruik vir verskillende gemeentes in die Kaapprovinsie.

Maar nieteenstaande het ons voortgegaan en begin bou aan 'n wyk en toe later aan die kerkgebou.

Deur die krag en genade van ons Heer en baie harde werk en opofferings het 'n paar gemeentelede dit verder tot stand gebring waarop ons opreg trots kan wees.

Clarence en Suzi Wissekerke

INHOUDSOPGAWE

1. Die geskiedenis van Gemeente Port Elizabeth
2. Jeffreysbaai as wyk van die Gemeente
3. Die rol van die vakansiegangers
4. Bediening op Jeffreysbaai en organisering van die wyk
5. Die ideaal van 'n eie kerkgebou
6. Harde werk
7. 'n Droom word bewaarheid
8. Die toekoms

1. Die geskiedenis van Gemeente Port Elizabeth

Die gemeente is in 1992 41 jaar oud. In 1991 is die veertigste bestaansjaar op luisterryke en gepaste wyse gevier. 'n Spesiale bylaag tot die gemeenteblad Die Ramshoring is gepubliseer waarin die geskiedenis van die gemeente geskets is. Dit word nie weer hier geplaas nie. Eksemplare is nog op aanvraag by die gemeentekantoor beskikbaar.

2. Jeffreysbaai as wyk van die Gemeente

Die Groot Trek het die Nederduitsch Hervormde Kerk na die binneland geneem. Die ZAR en later Transvaal het die bakermat van die Kerk geword. Die terugtrek van die Groot Trek het stadig begin en later 'n groter stroom geword. Ons laat dit aan die geskiedskrywers van die toekoms oor om op die redes daarvoor in te gaan.

Vir Jeffreysbaai geld die rede natuurlik dat dit 'n gewilde vakansieplek was wat al meer ontwikkel en uitgebrei het.

Dit het gebeur dat mense hulle ook in die Jeffreysbaai-omgewing kom vestig het. Sommige het hom aftree terwyl andere nuwe werksgeleenthede kom ondersoek het. Omdat die Nederduitsch Hevormde Kerk 'n tyd lank in die Kaap onbekend was het dit gebeur dat Hervormde lidmate na ander kerke oorgegaan het. Dié wat geweet het van die gemeente Port Elizabeth het op een van twee wyses gereageer: óf hulle het die eredienste in Port Elizabeth gaan bywoon óf hulle het besluit dit is te ver en het ook oorgegaan na ander kerke.

Die dokumente van die gemeente maak melding dat daar in 1967 2 lidmate op Hankey en 2 by die Stormsrivier gewoon het.

By sommige lidmate wat sedert die sewentiger- en tagtigerjare hulle op Jeffreysbaai kom vestig het, bestaan nou nog ergernis omdat hulle aangeraai is om nie so ver na Port Elizabth te ry nie, maar eerder oor te gaan na ander kerke.

Oudl. Dana de Vries van Bloemfonteingemeente vertel egter dat hy in 1983 hartlik verwelkom is toe hy hom op Jeffreysbaai kom vestig het. Op sy voorstel is besluit om beloftelyste in die gemeente rond te neem. Hyself het in die Jeffreysbaaiwyk rondgegaan en 'n aansienlike bedrag ingevorder by lidmate sover as Kirkwood, Humansdorp en Kareedouw.

Weens die afstandsprobleem het sommige kinders die kategese by die NG Kerk bygewoon.

Vanaf 1985 kom daar egter 'n verandering.

3. Die rol van die vakansiegangers

Broer Adam Willemse skryf soos volg:

Dink ek aan Jeffreysbaai, dan kom twee sake altyd na vore: Eerstens die heerlike rustige vakansies, tussen 'n klomp gawe mense in 'n pragtige omgewing. Tweedens die vestiging van 'n Hervormde "Gemeente" in hierdie klein rustige gemeenskappie.

'n Hele aantal jare gelede het ek en my gesin besluit om 'n uitspanplekkie aan te skaf wat aan streng vereistes moes voldoen. Jeffreysbaai, en meer spesifiek Paradysstrand, het aan al die vereistes voldoen. Pragtige wit veilige strande, strandmere, skulpe, voldoende koopfasiliteite ens. Alhoewel daar kerke was, het daar tog 'n hunkering na ons eie kerk gewees.

Ons was so gelukkig in Jeffreysbaai dat ons 'n hele paar Hervormers oorreed het om ook daar vir hulle 'n plekkie aan te skaf. Onder diegene wat oorreed is, was dr Jaco Naudé en sy gesin. Sonder 'n eie geestelike tuiste het ons maar gereeld die dienste in die NG Kerk bygewoon. Vir 'n paar jaar het hierdie reëling die Hervormers geval, totdat vyf Hervormers op 'n Dinsdagaand na die diens by my huis bymekaar gekom het om kerksake te bespreek.

Daar is besluit dat iets aan die saak van ons eie eredienste gedoen moet word. Daar is besluit dat daar voortaan eredienste (ten minste gedurende skoolvakansies) in Jeffreysbaai gehou moet word. Verder is daar besluit dat of Jaco Naudé of Hein Wentzel (albei was toe nog predikante), onmiddellik met eredienste op Sondae sal begin, totdat die saak met die Administrateur bespreek kon word. Die gevoel was algemeen dat ons met iets in ons hande na mnr de Munnik moes gaan om ons erns te bevestig.

Ek het voorgestel dat ek 'n kerkerf skenk, terwyl Clarence Wissekerke onderneem het om 'n aansienlike kontantskenking te maak. Met sulke gedetermineerde manne, en met die skenkings in die sak, kon mnr de Munnik nie anders as om die afvaardiging simpatiek aan te hoor nie.

Intussen is die daad by die woord gevoeg en is die eerste "erediens" in dr Naudé se chalet gehou. Die groot taak wat voorgelê het, was om dit so wyd moontlik bekend te maak dat daar nou 'n Hervormde "Gemeente" in Jeffresybaai is. Hier moet die naam van die vorige polisiestasie bevelvoerder (luit. Baird) genoem word. Hy het voorwaar 'n reuse taak verrig. Die lidmaattal het so aangegroei dat daar besluit is om die eredienste in die Newtonsaal te hou.

Die eerste erediens aldaar was aandoenlik, en sal seker deur elkeen wat die dag daar was vir die res van hul lewe as 'n kleinnood bewaar word. Drie manne van Pretoria – nie een het 'n pak klere gehad nie – het die diens behartig. Oudl Hansie Steyn van Wapadrant gemeente was die orrelis , *"toniek solva" en al, ekself was die voorlees-ouderling, sonder 'n geskrewe Tien Gebooie en Geloofbelydenis, terwyl dr Jaco Naudé die diens gelei het.*

Met groot dankbaarheid in my hart, en 'n knop in my keel, het ek die Here gedank daardie Sondag toe die eerste kindjie (luit. Baird se dogterjie) in die nuwe "Gemeente" gedoop is, dat Hy dit vir my moontlik gemaak het om 'n instrument te wees in die daarstelling van 'n nuwe "Gemeente" vir Hom.

Dr Naudé vertel:

Teen die einde van 1986 het die Administrateur van die kerk, mnr Leon de Munnik, my op versoek van mnr Clarence Wissekerke van Rustenburg, gevra om eredienste in Jeffreysbaai te begin hou. Die plan was om tydens die Desember-vakansie gereelde eredienste vir veral die vakansiegangers te reël.

Ons het strooibiljette in Humansdorp laat druk. Op 'n winderige Saterdagoggend het ek en my twee kinders, Delia en Ettienne, die biljette onder motors se ruitveërs gedruk.

Die eerste diens het in my woonstel te Astonbaai plaaasgevind. Behalwe my eie gesin was mnr en mev Wissekerke, mev Pinto en mev Laura Roux (NG-lidmaat) teenwoordig.

Na dié diens het luit. en mev John Baird ook kontak gemaak. Hy het aangebied om die Newtonsaal van Jeffreysbaai se munisipaliteit vir die eredienste te bekom. Die munisipaliteit het die saal vir Desember 1985 gratis beskikbaar gestel.

Ons het die reëlings van die volgende eredienste en Kersdiens van mond to mond versprei. 'n Hele aantal lidmate van Wapadrant gemeente het hierin gehelp. Onder hierdie lidmate was die gesinne van Willie en Marietjie Fourie, Adam en Elize Willemse asook Hansie en Louisa Steyn. Vorige Wapadranters, tans lidmate van Tzaneen-gemeente, Koos en Mara van Rensburg, het ook Hervormers wat vakansie gehou het, na die volgende eredienste gebring.

By hierdie erediens was meer as 50 Hervormers teenwoordig. Twee van hulle het later ouderlinge in Jeffreysbaai geword, nl. oudl JC Brits en oudl John Baird.

'n Vergadering is gehou waartydens die permanente inwoners georganiseer is. Op hierdie vergadering het mnr Wissekerke finansieël hulp aan die wyk aangebied terwyl mnr Adam Willemse 'n erf geskenk het.

'n Komitee is gekies om die verwikkelinge aan die Administrateur oor te dra, en om die nuwe predikant van Port Elizabeth, ds Fanie Hoffman op hoogte van

sake te bring. Ds Hoffman was op hierdie stadium nog nie as predikant bevestig nie.

Hierdie komitee, bestaande uit dr Jaco Naudé (sameroeper) oudl Willie Fourie, Adam Willemse, mnr Wissekerke en Koos van Rensburg, het mnr de Munnik in Pretoria van die verwikkelige in kennis gestel.

4. Bediening op Jeffreysbaai en organisering van die wyk

Na die ordening van die nuwe predikant van Port Elizabeth, ds S Hoffman op 18 Januarie 1987, kontak dr Jaco Naudé hom in verband met Jeffreysbaai.

Dr Naudé verduidelik sy aanvoorwerk en ds Hoffman onderneem om dadelik aan die werk te spring.

Ouderlinge Jaap en Dawid Malan onderneem om ook met groot entoesiasme steun te gee en die wiel behoorlik aan die rol te kry. Hulle ry aanvanklik saam met die predikant om op 'n gereelde basis eredienste te hou in Jeffreysbaai.

Met behulp van broers JC Brits en J Baird word plakkate oral vertoon om die hou van Nederduitsch Hervormde Kerk eredienste elke Sondag om 17h00 in die Newtonsaal bekend te stel. Kostelik is mev. Magriet de Beer se vertelling:

Op 'n dag was daar tussen al die kennisgewings van spesiale aanbiedings, te koop en verlore in Tip-Top se winkelvenster 'n ander kennisgewing: "Alle lidmate van die Hervormde kerk wat in Jeffreysbaai is, skakel asseblief mev Riekie Baird" en dan die telefoonnommer. Die kennisgewing moes sy 'n paar maal herhaal, omdat dit gereeld sommer gou-gou verwyder is vir 'n ander "te koop" of "ons soek ons hond of kat wat weg is", of "Handy Andy vir 99c".

Nietemin, daar was reaksie. Ongeveer drie weke na die laaste versoek, was daar weer 'n nota in die winkelvenster: "Alle lidmate van die Hervormde Kerk – Sondagaand om 5.00 nm kom ons in die Newtonsaal bymekaar. Ds F Hoffman van PE sal die diens lei.

Ds Hoffman onthou die begin baie goed:

Dit voel byna na 'n oorlewingstryd, elke Hervormer besef hoe nodig en belangrik hy vir die res van die lidmate is – niemand kan bekostig om lyf weg te steek nie. Die verwaarloosde en verdwaalde, maar lojale Hervormers 'kruip' as't ware oral uit hul 'gate' en gou ontstaan 'n stewige kerngroep wat gereeld elke Sondag die eredienste bywoon. Vir almal was dit 'n heerlike voorreg om hier in die 'vreemde' in tipies Hervormde idioom en atmosfeer te *aanbid. 'n Interessante belewenis was die feit dat ons almal sintuie ontwikkel het om byna soos 'n bloedhond Hervormers uit te snuffel en te betrek!*

Dit was duidelik dat die lidmate byna voor die voet 'immigrante' was (in die woorde van ds Marsman!). Die wat nie uit Holland kom nie, kom uit Transvaal, veral Transvaal!

Interessant is die Kerkraadsnotules oor ds Hoffman se eerste verslae:

KR 26/1/87
6.3 Jeffreysbaai
Dit word gestel dat daar in Jeffreysbaai heelwat meer lidmate woonagtig is as sover bekend; daar mag ongeveer 30 Hervormers woon. Ds Hoffman het Sondag met 2 oudelinge ondersoek gaan instel. Vorms vir aanmelding van nuwe lidmate is versprei. Sodra getalle bekend is, sal oor bearbeiding besluit word.

Voorsitter sou graag elke Sondag 'n erediens wil hou in Port Elizabeth, in Uitenhage en in Jeffreysbaai. Dit word gestel dat hy moet oppas om homself nie uit te brand nie.

KR 16/2/87
6.3 Voortspruitend
2 Ouderlinge en 1 diaken het saamgegaan op besoek aan Jeffreysbaai. Daar is reeds 11 gesinne ingeskrywe; mense is baie positief. Luitenant Baird is voorlopig die kontakpersoon. OC Kiessig is as ouderling en broer Baird as diaken voorgestel. RJ Liebenberg mag later ook as ouderling beskikbaar wees. 2 lidmate hou kategese vir 7 kinders.

Op die gemeentevergadering na die erediens a.s. Sondag sal voorgestel word dat die erediens (in PE-LJS) vervroeg word na 8h30. Erediens in Uitenhage sal dan 10h30 gehou word. Namiddag om 17h00 sal dan 'n erediens op Jeffreysbaai wees.

KR 17/3/87
Sieletal van die gemeente Port Elizabeth
Ongeveer 255 lidmate tans met die moontlikheid van toekomstige uitbreiding veral in die lig van die ontwikkeling van Mosselbaai wat dalk meer Hervormers na die Oos-Kaap sal bring.

Op Jeffreysbaai lê daar ook potensiaal aangesien daar reeds 'n bedrag van R90 000 by die kerkkantoor belê is ten gunste van ontwikkeling op Jeffreysbaai asook 'n perseel geskenk deur 'n Hervormer op Jeffreysbaai vir toekomstige gebruik.

Aangesien die Jeffreysbaaiers die Newtonsaal sterk met "disko's en danse" geassosieer het, was daar gou 'n gevoel dat 'n ander plek van samekoms gevind moes vind.

Die Gereformeerde Kerk het goedgunstiglik hul gebou in Nautilusstraat beskikbaar gestel — teen 'n karige "huur". Die Nederduitsch Hervormde Kerk is groot dank verskuldig aan ds Kruger, sy kerkraad en gemeentelede hiervoor! (Hierdie gebou was tot met Sondag 27 September 1992 tot die Hervormers se beskikking. Die Gereformeerde Kerk Jeffreysbaai het intussen selfstandig geword en 'n predikant in die persoon van ds LH Stavast bedien die gemeente.) Daar was aan die begin verwarring by baie mense tussen die Gereformeerde Kerk en die Hervormde Kerk.

Aanvanklik het die susters 2 — 2 gegroepeer wat dan verantwoordelik was vir iets te drinke na die diens. Eers in die voorportaal, later in die kombuis. Toe die voorportaal gebruik is, moes alles, letterlik alles, aangery word. Ons het nie eetgoed gebring nie — wou die kompetisie duiwel nie 'n kans gee nie. Die Hervormers het later hulle eie kas in die kombuis geplaas en om die beurt die kerk skoongemaak.

Die eerste ouderling was broer JC Brits en die eerste diaken broer JM Baird. Baie gou word broers Japie Joubert en Clemens Kiessig as tweede ouderling en diaken onderskeidelik bevestig. Br Kiessig vervaardig 'n eie kateder vir die voorleser.

'n Bekwame orreliste is aanvanklik 'n probleem. Johan en Ella van Zyl skenk, 'n huisorrel waarop broer John Baird onderneem om te oefen, maar intussen word mev Lamprecht ingespan om ons te begelei. Na haar vertrek skaf die dominee vir hom 'n goeie bandspeler aan waarmee die begeleiding in Port Elizabeth opgeneem word vir gebruik in Uitenhage en Jeffreysbaai.

Broer J Liebenberg word verkies as hulpkassier, sodat die fondse behoorlik beheer en geadministreer kan word.

Onder leiding van mev Marieta Hoffman word daar 'n afdeling van die NHSV-tak gestig op 9 Augustus 1987. Die bestuur word verkies as volg:

Voorsitter:	Mev. Ella van Zyl
Vise-voorsitter:	Mev. Lienie Muller
tesourier:	Mev. Jaria Joubert
Sekretaresse:	Mev. Riekie Baird
Lede:	Mevv. De Beer en Kiessig

Jaarliks is 'n nuwe komitee aangewys onder leiding van PE-tak se voorsitter tot met 1989. In 1990 is met die susters ooreengekom dat dit onprakties is om as NHSV-Afdeling te funksioneer. Die konstitusie vereis verteenwoordiging op die gereelde bestuursvergaderings in Port Elizabeth en die primêre doelstelling van die NHSV is barmhartigheid. Daar is ooreengekom dat almal as wykslede en wyksusters sou meewerk in die Fondsinsamelingkomitee om fondse vir die gemeente en die Boufonds van die wyk te in.

Tog het die susters steeds op hulle eie vergader en word notule nog steeds in die boek van die NHSV gehou (as NHSV-vergaderings!). Wys jou net hoe 'n diep gewortelde instelling die NHSV in die Kerk geword het.

Aanvanklik word Jeffreysbaai buitewyk in twee verdeel maar teen die einde van 1989 word dit noodsaaklik om dit in drie te verdeel. John Baird bedank intussen; broer JC Brits aanvaar nie vir die volgende termyn nie en Clemens Kiessig trek Vrystaat toe. Corrie Esterhuizen en Lynette Bosch word die nuwe diakens van wyke 26 en 27; Gerrit van Heerden word as diaken in wyk 28 bevestig. Vroeg in 1990 raak die kerkraad voltallig met die bevestiging van broers Louis Stemmet en John Baird as ouderlinge. Die buitewyk strek nou vanaf Thornhill in die Ooste tot Joubertina in die Weste - broer Louis Stemmet van wyk 28 moet ongeveer 600 kilometer ry om sy wyk eenkeer deur te werk!

Diaken Esterhuizen bedank en verskeie persone tree as kollektante op toe die gebied in vier wyke verdeel word. As hulpkassier tree broer Ploos van Amstel op en mej. Anneke Stemmet vervul tans hierdie funksie.

As ouderlinge kom in 1992 by DI Hill en JJ Scheepers.

Die eerste dopeling, Michelle Baird, is Desember 1987 hier gedoop. Volgens die doopregister is die seun van AJ en HP Van Staden op 27 Desember 1987 en Dan, die seun van A en EJ Steyn op 1 September 1991 ook te Jeffresybaai gedoop.

Die eerste katkisant om belydenis af te lê, was Anita Joubert (1988) en in 1990 lê Isabeau Joubert belydenis van geloof af. Albei word in Port Elizabeth voorgestel. Charl Esterhuizen is die eerste katkisant wat op Jeffresybaai belydenis van geloof aflê in 1991. In November 1991 lê ook Riaan du Plessis geloofsbelydenis af op Jeffreysbaai.

By geleentheid is Bybelstudie aangebied en in 1990 begin ds Strauss om in Jeffreysbaai Nagmaal te bedien na baie vertoë deur die kerkraadslede van hierdie wyke. Die eerste Nagmaal hier was vir elkeen 'n baie besondere gebeurtenis.

Drie Nagmale per Sondag: 9h30 in Port Elizabeth, 11h00 op Uitenhage en 18h00 op Jeffresybaai laat 'n predikant uitsien na 'n rustige Maandag! So het dit gegaan totdat ds Sneygans in Augustus 1991 as pastorale hulp in die gemeente aangestel word. Hy is ook betrokke by die Christelike Seemansorganisasie.

Aanvanklik ruil die predikante die erediensbeurte uit naamlik Port Elizabeth oggend en aand, Uitenhage en Jeffreysbaai en een maal per kwartaal Grahamstad. In Augustus 1992 word op voorstel van die Werksverdelingskomitee besluit dat die gemeentepredikant die Stadswyke en Jeffresybaaiwyke sal versorg, met die oggenderedienste in Port Elizabeth en die aanddienste op Jeffreysbaai.

Die pastorale hulp versorg die Uitenhagewyk, Grahamstad en die studente. Hy preek dan op Uitenhage en die aande in Port Elizabeth.

5. Die ideaal van 'n eie Kerkgebou

Dit gebeur nie elke dag dat 'n buitewyk sy eie kerkgebou het nie. Maar met die aansporing van die reeds genoemde groot donasies begin die ideaal leef in die harte van Jeffreysbaai se lidmate. Onder leiding van ds Fanie Hoffman word 'n boukomitee verkies (bestaande uit broers JC Brits, JD de B Joubert, RJ Liebenberg, J Muller en JM Baird). Hierdie komitee besluit om die erf in Paradysstrand in die mark te plaas en om 'n pragtige erf in AD Keetweg aan te koop. Met goedkeuring van broer C Wissekerke word die rente op die leningsrekening wat by die Kerkkantoor inbetaal was, gebruik om die erf aan te koop. Toestemming van die Stadsraad van Jeffreysbaai word verkry om dit as kerkerf te gebruik.

KR 14/8/1988

Aankoop erf Jeffresybaai

'n Geskikte erf vir kerkbou kan nou in Jeffresybaai verkry word. Die markprys beloop R67 000. 'n Opsie is verkry teen R50 000. Erf word betaal uit bestaande fondse en sal geen verdere finansiële laste vir die gemeente beteken nie. Toestemming tot aankoop word gegee. Die nodige vorms sal ingevul word en aan Ring en Kerkkantoor gepos word.

Boufonds Jeffreysbaai wyke:

Dit word verduidelik dat veral vakansiegangers 'n bydrae sal wil maak vir die meubilering van 'n kerkgebou of saal. Besluit dat gelde vir die doel ontvang deur die gemeente beheer sal word; die gemeente sal ook die vruggebruik daarvan verkry. Die kapitaal soos inbetaal sal beskikbaar wees vir Jeffreysbaai, wanneer benodig.

KR 11/9/1988

Voorsitter verklaar dat goedkeuring vir aankoop verkry is. Dr PJ Claassens,

Direkteur Kerklike Administrasie, wag nog op benodigde vorms. Admin. beampte verklaar dat vorms reeds enige tyd terug aangestuur is; hy sal dit nagaan en terugrapporteer.
Naskrif: Op Sondag 28 Augustus is aankoop op gemeentevergadering goedgekeur. Benodigde vorms met begeleidende skrywe is op Maandag, 29 Augustus aan dr PJ Claasens gestuur.

KR 20/2/1989
Voortspruitend: Aankoop erf Jeffreysbaai sal nou afgehandel word. Broer Wissekerke staan in vir betaling indien daar probleme met die Kerkkantoor mag wees.

'n Boukommissie word in 1990 aangestel onder voorsitterskap van broer Charles Joubert. Die ander lede is broers Japie Joubert, Pieter Ploos van Amstel en suster Corrie Esterhuizen.

Jeffreysbaai is bevoorreg dat een van sy eie ouderlinge die doelmatige vier-fase plan uitdink, teken en later ook grootliks bou. Oudl Japie Joubert is 'n seën vir die gemeente. Die Kerkraad keur teen einde 1990 die planne goed.

Die finale tekeninge word deur Dry en Joubert Argitekte in Pretoria geteken en in 1991 word ook die Kommissie van die Ringsvergadering en die Raad van Finansies se goedkeuring verkry om voort te gaan met die bouprojek.

Die volgende persone dien ook later op die Boukommissie:
Brs HJ Coertse, PWJ Ploos van Amstel, RJ Liebenberg en oudl L Stemmet.

Die Kommissie sien tans soos volg daar uit:
Voorsitter: Br CH Joubert
Sekretaris: Oudl JD de B Joubert
Lede: Oudll L Stemmet en JJ Scheepers en br BF van der Linde
Mev Doris van der Linde tree as boekhouer op.

Die toewyding en harde werk van hierdie manne en vroue kan nie maklik in woorde beskrywe word nie. Met fyn beplanning, noodsaaklike aanpassings, vernuf en deursettingsvermoë verrys 'n doelmatige kerkgebou.

Voorlopig word met fase 1 halt geroep. Dit bestaan uit kerksaal (later konsistorie), kombuis, kantoor, voorportaal, stoep en boonste vertrek (latere galery). Die kerk sal 80 persone kan huisves. Die bedoeling is dat die kerk dan sal groei soos die lidmaattal toeneem tot 'n saal, en groot kerkruimte met kloktoring.

Items in en om die gebou getuig van die welwillendheid van die Kerk, die gemeente en gemeenskap. Oom Johan van Zyl het die boorgat gesink — sterk water, heerlik soet! Gras en plante is geskenk deur lidmate en vriende. Br Daan Zeelie het al die houtwerk gedoen en as kunstenaars het mev Hanna Zeelie, mnr Strydom en mev Van der Linde opgetree. Die Nagmaalservies is geskenk deur mnr en mev André Smith van Plaza Juweliers. Hulle is van die gemeente Primrose.

6. Harde werk

Hierdie is 'n hoofstuk op sy eie. Dit vertel van gelowige lidmate waarvan die meeste reeds bejaard is, wat besiel met 'n ideaal alles gee tsv liddorings, rumatiek en ander kwale. Die fondsinsameling het op 'n beskeie noot begin. Onder leiding van Ella van Zyl wat eerste sameroepster was, is die Polisie een oggend met lekker warm pannekoeke verras. Dit was gebak in Nell v d Poll 75 se kombuisie. By welwillendheid het dit nie gebly nie, en toe is begin koeksisters bak om geld in te samel. Wie weet hoeveel honderde dosyne is in tannie Ella se kombuis gebak het.

Die Gereformeerde susters het destyds die monopolie gehad om Sateroggende by Tip-Top pannekoek te bak. Hul projek — stoele vir hul kerksaal — was toe afgehandel, en die monopolie het op die Hervormers oorgegaan. Op 'n oggend het Japie Joubert glo die plakkaat met *Hervormde Kerk* vervang met een *NHSV*. Hy moes toe maar die plakkaat omdraai en agterop *Hervormde Kerk* skryf, want die mens wou net nie by hierdie vreemde organisasie pannekoek koop nie. Die Strydom Broers van Tip-Top moet genoem word vir al hul pogings om alles makliker te maak. Hulle het darem ook bietjie voordeel getrek, want al die benodighede is by hulle gekoop.

Elkeen het sy/haar werk gehad. Die aanmaker, die bakkers, die suikerstrooiers, die verkopers en die geldontvanger. As die verkopery vir Japie te stadig gegaan het, het hy 'n bak vol gepak en straat toe gegaan. Daar was seker nie 'n kantoor wat oop was, wat vrygespring het nie.

Die eerste groot onderneming was toe die Jukskeispelers op Humansdorp van verversings voorsien is. 'n Country-dag op Hankey breek amper almal se moed weens hoë uitgawes en opoffering met min resultate.

Dit word 'n instelling om onder leiding van die Wyksfondsinsamelingskomitee elke eerste en laaste Saterdag voor Bloch's (die nuwe naam vir die supermark) sosaties te braai en pannekoek te verkoop. Die sosaties is so lekker dat dit 'n gereelde ding word dat 'n vreemdeling een sal koop en sal terugkom vir nog meer.

Skrywer is in besit van die pannekoekresep, maar is gevra om dit steeds geheim te hou. Dit moet nog baie bakstene koop!

Met die werkery op Humansdorp se skou, gaskunstenaars en veral tydens die skulpiefees word deur 'n paar mense R15 000 en meer per jaar losgewerk.

Met 1992 se skulpiefees is daar 'n omset van R20 000. Aanhalings uit 'n berig oor hierdie werkery in Die Ramshoring bring die volgende aan die lig:

Vrydag, die tweede dag het ons weer sommer al vroeg begin regmaak vir die volgende sessie. Mev Anne Claasen van Rustenburg arriveer die oggend sesuur op die lughawe in Port Elizabeth om by haar man aan te sluit vir hul vakansie op Jeffreysbaai. Ten spyte daarvan dat sy reeds om drie-uur moes opstaan, werk sy saam met ons tot die aand laat. Ons maak weer soos die eerste dag.
Dominee Lewis en Tersia Strauss kom sit hand by. Hy bak tot pannekoek, maar nadat die dames hom vriendelik maar tog ferm oorreed het om dit liewer te staak, verrig hy met oorgawe die taak om almal gevoed en versterk te kry. Hy maak baie seker dat almal die pas kan volhou.

Hierdie tweede dag besorg ons net oor die R4 000 vir ons werksaamhede en ons neem aan dat dit Saterdag dalk 'n bietjie beter mag gaan.

Vinnig kom ons ook aan die gang en ons laat waai met die worsbroodjies, poedings, sosaties, pannekoeke, koeldranke en spookasems. Die poedings is naderhand gedaan en die dames moet net bontstaan om poedings aangemaak en aangery te kry. Gelukkig kom dominee Bernie en Monica Sneygans hulle aanmeld vir diens en word hulle sonder seremonie ingespan by die pannekoektafel. Dominee Bernie neem die sestig sente een na die ander van tevrede klante, wat weereens in toue staan en wag vir ons pannekoek.

Die voorrade lol om op te raak. Daar is gedurig iemand oppad om voorrade te gaan haal en aan te ry deur 'n malgeworde Jeffreysbaai. Dit is net mense waar jy kyk en optogte en orkeste wat die vloei van voorrade na die stalletjie bemoeilik.

Daardie dag sal ons lank onthou. Ons samel byna R8 000 in toe ons omtrent nege uur die aand ophou met ons aktiwiteite.

Soos goeie organiseerders hou ons nabetragting en bereken ons hoeveel voorraad ons gebruik het. Vir diegene van u wat nou nog besig is om die relaas te lees en nuuskierig genoeg is om te weet, sal ons nou kortliks van die hoeveelhede weergee:

Koekmeel – 200 kg
Suiker – 160 kg
Eiers – 83 dosyn
Olie – 66 bottels
Melk – 46 liter
Jellie – 110 pakkies
Rolletjies – 145 dosyn
Wors – 187 kg
Sosaties – 3 800 stokkies
Vrugtesap – 1 500 sakkies

Die inkomste is verdeel tussen die Boufonds vir Jeffreysbaai en die Aanvullingsfonds vir ons gemeente, Gemeente Port Elizabeth.

7. 'n Droom word bewaarheid

Die Kerkraad kry in September 1991 toestemming van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering om vir 'n jaar lank by ander gemeentes in die Kerk te kollekteer vir die verdere fondse wat benodig word om die Kerk te voltooi. Nagenoeg R20 000 word so ingesamel. Gereeld verskyn berigte hieroor in Die Hervormer.

Uit die plaaslike gemeenskap word talle skenkings gemaak.

Saam met die aanvanklike reuse skenkings, die welwillendheid van die gemeentes en gemeenskap en DEUR BAIE HARDE WERK, word 'n droom bewaarheid.

SOLI DEO GLORIA! AAN GOD ALLEEN DIE EER!

8. Die toekoms

God se genade was groot. Die belydende lidmaattal in 1992 beloop 52. Sieletal 68.

Daar word beplan om steeds te werk en te droom. Daar is sprake van eredienste op Kareedouw vanaf 1993. Mag die Here steeds op Jeffresybaai en in die omgewing gewillge diensknegte vind.

Opgestel deur ds LJ Strauss met die vriendelik hulp van

Dr JP Naudé
Ds S Hoffman
Mev M Hoffman
Oudl JD de B Joubert
Br JC Brits
Oudl DF de Vries
Br C Wissekerke
Oudl AC Willemse
Mev Magriet de Beer